



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

## Bible Ka Dɛn Fa Nsi a Wɔde Yɛ Adwuma Ho? — Mmɔdenbɔ · KJV Kyerɛwsem a Strong's Nkontaabuo Ka Ho

TENA ASE MU · ɔKWAN A WO NE ONYANKOPɔN NANTE — TWETWE, NANTE, TU MMIRIKA, WIE

*Nsi ho — Bible Mu Nkyerɛkyere A Ɛye Fapem*

### ASEM A ƐFATA ANIMU

*Nsi ye nantew ansa na aye ahɔɔden a ɛba preko. Abofra nsua nsi wɔ da baako mu: ahyɛase no ɔwea kɔ nea ɔpe no so; afei wɔkyerɛkyere no se ɔnkora so na ɔmfa nkɔ da biara; afei onyin, na otu mmirika, na mmirikatu no beye adwuma, na adwuma no beye ɔko a ɛfata se wodi nkonim wɔ mu; afei otwa hyee bi mu, na hyee no so na akatua wɔ ho. Hela kasa mu asemfua a wɔde kyere nsi ne spoude (G4710, diligence) — ahɔɔherɛw, ɔhaw a efi komam, ntempe a erenntwen kɔsi ɔkyena. Hebri kasa mu asemfua a wɔde kyere onipa a ɔye nsiyefɔ ne charuts (H2742, diligent) — nam yiye, wasi gyinae, ɛye saa ara asemfua a wɔde kyere sika kɔkɔ pa, efise wɔnhu sika kɔkɔ da wɔ baabi a ɛda ho preko; wotu fam hwehwe. Adesua yi de nsi twa onipa asetena nyinaa mu kwan: senea wodi kan hunu no, ɛwɔ fam ne hwehwemu; senea wɔkora so bere a wɔahu no; senea wɔde di dwuma na wɔde kɔ ɔko mu; ne senea ɛba awiei, wɔ hyee bi so a wobue ɔkwan tɛtɛtɛ na Awurade asem gyina ho daa daa. Hwehwe mu.*

### NSEM NKATA MMIƐNSA A NHWEHWEMU YI BƐYI ANO:

1. Ɛhe na yɛhunu nsi ho mmɔdenbɔ, na ɛkwan ben so na onipa fa fɛfɛ hu?
2. Ɛse se obi ye den de nsi biara wɔ mu bere a wahu bi, na ɛkwan ben so na wɔkora so daa daa?
3. Sen na mmirikatuo no beba awiei — den na wɔde ma wɔ baabi a wɔtwa toa no, na asem ben na ɛka ho daa?

### HELAFO NSEMFITIASSEM TITIRIW

“**nsi**” — **G4710 spoude** — Ahɔɔhare, ntemntem ye, anigyee, nsi anaa gyidie a emu ye den nsenkyerenne asemfua — de mmɔdenbɔ nyinaa ba (2 Petro 1:5)

“**hwehwe mmɔdemmo so**” — **G1567 ekzeteo** — hwehwe, hwehwe mu, pere hwehwe

*Ɔye akatuafo ma wɔn a wɔhwehwe no yiye (Hebrifo 11:6)*

“**ɔsraani**” — **G4757 stratiotes** — ɔsraani

*gyina hia mu, se Yesu Kristo sraani pa (2 Timoteo 2:3)*

“**ɔkotoku**” — **G3833 panoplia** — akode a eye pe, nneema a eho hia nyinaa

*hye Onyankopɔn akode nyinaa (Efesofo 6:11)*

“**ko**” — **G73 agon** — Akyinnyegyey, akansi, mmirika

*ko ɔko pa a efa gyidie ho (1 Timoteo 6:12)*

“**ɔkwan a wɔfa so**” — **G1408 dromos** — mmirikatuo, ekwan

*senea ebeye a mede anigye bewie m'akwan (Asomafɔ 20:24)*

“**ahenkyew**” — **G4735 stephanos** — ahenkyew, nhyira a wɔde ma nkonimdifoɔ

*nkonimdi abotiri (Adiyisem 2:10)*

“**Ɔwɔ hɔ daa**” — **G5278 hupomeno** — gyina, ne mu hye den, gyina ano

*Nhyira ne onipa a ogyina shwe mu (Yakobo 1:12)*

“**adwuma**” — **G2873 kopos** — Adwumaden, adwumaye, ɔbre a efi adwumaye mu

*monbre nnye ɔkwa wɔ Awurade mu (1 Korintofoɔ 15:58); onipa biara benya n'akatua sedee ɔbreɛ (1 Korintofoɔ 3:8)*

## HEBREW NSEMFUA

“**nsiyefo**” — **H2742 charuts** — sitse, so nnuannoa; nnua a wɔde hɔ mo; sika kɔkɔɔ a eye fe; gyinaesi

*Ɔnipa a ɔye nsi no ye obi a wasi n'adwene pi, na n'ahode ye ɔhene sika.*

“**hwehwe ntem**” — **H7836 shachar** — se obi besɔre ntem aye adwuma bi, se obi behwehwe ade ntem, te se ahemadakyey

*Ɔkra a ɔye nsi no hyia Onyankopɔn wɔ anɔpahema*

“**ye so**” — **H8104 shamar** — se wɔde nsɔe betwa ho ahyia, se wɔbewen, se wɔbehwe so

*se wo behwe so yiye a, eye se wode ban to nea Onyankopɔn aka no ho hyia*

“**mpɛn pii de nsi ho**” — **H3966 me'od** — tumi, ahooɔden, mmoroso

*Asemfua a wɔkyereɛ ase se "w'ahooɔden nyinaa mu" no ankasa — se wobehwe so daa a, ekyere se wode ahooɔden na ehwe so.*

“**tim si hɔ**” — **H3559 kun** — se obiara besiesie, enti wɔasi hɔ pintinn

*si yen nsa ano adwuma so wɔ yen so (Nnwom 90:17)*

“**adwene**” — **H3820 leb** — koma no, adwene no, ɔpe no

*nnipa no de wɔn koma nyinaa yee adwuma no (Nehemia 4:6)*

“**tumi**” — **H3581 koach** — tumi, ahooɔden, ahooɔden kese

*Biribiara a wo nsa bekyere se woye no, fa w'ahooɔden nyinaa ye (Ɔsenkafo 9:10)*

*(Me ankasa m'adwene — hwe senea Hela ne Hebri kasa no hyia mu fi afanu ahorow mu. Spoude (G4710, mmɔdemmmɔ) kyere ahoohare — anammɔntu a ereko. Charuts (H2742, mmɔdemmmɔ) kyere se eye nam ne nea wɔatu afi fam, te se sikakɔkɔɔ a wɔatu afi asase mu. Ano biako ka se mmɔdemmmɔ ye nea eko n'anim; ano biako nso ka se mmɔdemmmɔ ye nea etu fam. Se wɔka eyinom bom a: mmɔdemmmɔ ye nkɔso a ennyae kosi se ebetu afi mu nea wɔhwehwe no.)*

## I. NWEA — ƆKWAN A WOBɛFA SO AHU

*(M'ankasa nsusuwii — akwantu biara fi ase fam. Obiara nni hɔ a wɔwoo no se ɔye nsi ni dedaw; ese mmere biara na wɔahu ade no, ahwehwe, na wɔape ansa na wɔatumi anantew mu. Saa adansefo yi kyere onipa a ɔsom fam a ɔreteɛ ne nsa mu — na Onyankopɔn ben hɔ araa ma nea ɔhwehwe no atumi ahu no.)*

**A. Hebrifoɔ 11:6** Obiara a ɔnni gyidie rentumi nsɔ Onyankopɔn ani. Eɛ se obiara a ɔba Onyankopɔn nkyen no nya gyidie se Onyankopɔn te ase na ɔdom wɔn a wɔhwehwe no. **[G1567 ekzeteo ■]**

**ƆYE NEA ƆKATUA WɔN A WɔHWEHWE NO NSI ANO KA.**

**B. Mm̃bus̃em 11:27** Dee ɔhwehwe papa akyiri ekwan no nya aniso, na dee ɔhwehwe bone no, bone ba ne so. **[H7836 shachar ■]**

**CHWEHWE PAPA → NYA ANISO.**

**C. Mm̃bus̃em 8:17** Medɔ wɔn a wɔdɔ me, na wɔn a wɔhwehwe me no hunu me. **[H7836 shachar ■]**  
**NA WɔN A WɔHWEHWE ME NO HUNU ME.**

**D. Nnwom 63:1** Ao, Onyankopɔn, wone me Onyankopɔn Mehwehwe wo aniberee so; wo ho sukɔm de me kra, me onipadua ani agyina wo, wɔ asase a awo na esere nni so, baabi a nsuo nnie.

**[H7836 shachar ■]**

**ANɔPA PA MU MEHWEHWE WO → ME KRA HO SUKɔM DE WO.**

**E. Yesaia 26:9** Me kra pere hwehwe wo anadwo; anɔpa nso me honhom ani gyina wo. Se w'atemmuo ba asase yi so a, nnipa a wɔwɔ ewiase sua tenenee ye. **[H7836 shachar ■]**

**ME KRA MU NA MEDE APE WO → MEDE ME HONHOM BEHWEHWE WO ANɔPA.**

**F. Nnwom 78:34** Eberɛ biara a Onyankopɔn bekum wɔn no, wɔhwehweɛ no, na wɔpere wɔn ho sane baa ne nkyen. **[H7836 shachar ■]**

**WɔSANEE BEHWEHWEɛ ONYANKOPɔN ANTONTON.**

**G. Nnwom 27:8** M'akoma ka wɔ wo ho se, "Hwehwe n'anim!" W'anim, Ao Awurade na mehwehwe.

**HWEHWE M'ANIM → W'ANIM, AWURADE, MEBEHWEHWE.**

**H. 5 Mose (Deuteronomium) 4:29** Eho na mobepere bio ahwehwe Awurade mo Onyankopɔn. Na se mode mo akoma ne mo kra nyinaa hwehwe no a, mobehunu no.

**WOBEHWEHWE AWURADE → WOBHU NO, SE WODE WO KOMA NYINAA NE WO KRA NYINAA HWEHWE NO A.**

**I. Yeremia 29:13** Mobehwehwe me na mobehunu me, se mode mo akoma nyinaa hwehwe me dea.

**MOBEHWEHWE ME NA MOBEHUNU ME → SE MODE MO AKOMA NYINAA HWEHWE ME DEA.**

**J. Mm̃bus̃em 3:13** Nhyira nka onipa a ɔhunu nyansa, onipa a ɔnya nteaseɛ **[H2742 charuts ■]** (14) efiri se, nimdee ho mfasoɔ sene dwete, na dee efiri mu ba sene sikakɔkɔɔ.

**NHYIRA NKA ONIPA A ɔHUNU NYANSA → NIMDEE HO MFASOɔ SENE DWETE, NA DEE EFIRI MU BA SENE SIKAKɔKɔɔ.**

**K. Mm̃bus̃em 8:19** M'aba ye sene sikakɔkɔɔ amapa; dee efiri me mu boro dwete a wɔasɔne so so.

**[H6337 paz ■] [H2742 charuts ■]**

**M'ABA YE NNWA SEN SIKAKɔKɔɔ → ME DED YE NNWA SEN DWETE A WɔAPAW.**

**L. Yoel 3:14** Nipadɔm, nipadɔm wɔ gyinasie subɔnhwa no mu! Awurade eɔa no aben wɔ gyinasie subɔnhwa no mu. **[H2742 charuts ■]**

**NIPADɔM, NIPADɔM Wɔ GYINASIE SUBɔNHWA NO MU.**

*(Me nsusuwii ankasa — obon a wosi gyinaesi wɔ mu no ye obon a eye charuts (H2742, nsi den) no, saa asemfua no ara a ekyere nsi den. Nea ɔnkeka ne ho nko Onyankopɔn nkyen da no nye obi a wasi gyinae atia no; ɔye obi a onsii gyinae biara da. Se obi fi ase ye nsi den a, na ɔresi gyinae. Wotu sika kɔkɔɔ; wɔhwehwe nyansa ntem ntem; nea ɔde ne koma nyinaa hwehwe Onyankopɔn no hu no. Fi ase wɔ fam, fi ase ketewa, na fi ase.)*

## **II. NANTEW — DEDE WO NE HO YE Wɔ HO A, EDEEN NA WOBɛYE Wɔ HO**

*(Me ho adwene ankasa — se wɔhu nsi a ese se wɔkora so, anye saa a, wobehwere no da a wohuu no ara. Saa nnansefo yi kyere da biara so kora no: koma a wɔhwe so, asem a wɔkyere mma, ne nsa a ennyae adwuma ye. Nsi nye ade a wɔde sie adaka mu; eye ade a wɔnantew mu, da biara da biara.)*

**A. Mm̃bus̃em 4:23** Ne nyinaa akyi, bo w'akoma ho ban, efiri se, eno ne wo nkwa asutire.

**[H4929 mishmar ■] [H5341 natsar ■]**

**NE NYINAA AKYI, BO W'AKOMA HO BAN → EFIRI SE, ENO NE WO NKWA ASUTIRE.**

**B. 5 Mose (Deuteronomium) 6:5** Dɔ Awurade wo Onyankopɔn firi w'akoma mu nyinaa ne wo kra nyinaa mu ne w'ahɔɔden nyinaa mu. **[H3966 me'od ■]**

**ɔɔ AWURADE WO NYANKOPɔN → WO KOMA NYINAA + WO KRA NYINAA + W'AHɔɔDEN NYINAA MU.**

**C. 5 Mose (Deuteronomium) 6:7** Momfa nhye mo mma mu. Se mowɔ fie anaa monam ekwan so, se moda hɔ anaa mosɔre anɔpa a, monkyerekɔye wɔn. **[H8150 shanan ■]**

**MOMFA NYE MO MMA MU → SE MOWɔ FIE + MONAM EKWAN SO + MODA Hɔ + MOSɔRE ANɔPA**

**D. 5 Mose (Deuteronomium) 6:17** Eɛ se modi Awurade mo Onyankopɔn ahyedee so pɛpɛɛɛ—monni mmara no mu nsem nyinaa so sedee ɔde ama mo no. **[H8104 shamar ■]**

**MODE EMU MMARA A AWURADE MO NYANKOPɔN MAA MO NO YIYE.**

**E. 5 Mose (Deuteronomium) 11:13** Se moto mo bo ase tie me mmara a merehye ama mo enne yi na mode mo akoma ne mo kra nyinaa dɔ Awurade, mo Onyankopɔn, na mosom no a **[H8085 shama ■]**

**TIE ASO YIE → DɔW + SOM DE WO KOMA NYINAA NE WO KRA NYINAA.**

**F. Yosua 22:5** Monhwe yie na monni mmara a Mose hye maa mo no so. Monno Awurade, mo Onyankopɔn. Monnante n'akwan nyinaa so, monni n'ahyedee so, monni no nokore na momfa mo akoma nyinaa ne mo kra nyinaa nsom no." **[H8104 shamar ■]**

**MONHWE YIE → MONNO + MONNANTE + MONNI SO + MONNI NOKORE + MONSOM.**

**G. Nnwom 119:4** Woaye nkyerekɔye pa ato hɔ a eɛ se wɔdi so pɛpɛɛɛ. **[H3966 me'od ■]**  
**[H8104 shamar ■]**

**WOAYE NKYEREKɔYE PA ATO Hɔ A Eɛ SE WɔDI SO PɛPɛɛɛ.**

**H. Nnwom 119:2** Nhyira nka wɔn a wɔkora n'ahyedee, na wɔfiri wɔn akoma nyinaa mu hwehwe no. **[H8104 shamar ■]**

**I. Nnwom 119:10** Mede m'akoma nyinaa hwehwe wo; mma me mmame mfiri wo mmaransɛm ho. **[H8104 shamar ■]**

**J. ɔsenkafoɔ 9:10** Dee wo nsa beso mu biara, fa w'ahoɔden nyinaa ye, efiri se damena a wɔreko mu no, adwumaye, adwendwene, nhunumu ne nimdee nni hɔ. **[H3581 koach ■]**  
**DEE WO NSA BESO MU BIARA, FA W'AHOɔDEN NYINAA YE.**

**K. Kolosefoɔ 3:23** Biribiara a moye no, momfa mo akoma nyinaa nye na momfa no se moreye ama Awurade na monnye mma nnipa. **[G5590 psyche ■]**  
**ADEE A MOYE NYINAA MU → MOMFA MO KOMA NYINAA NYE, TE SE MOREYE MA AWURADE.**

**L. Mmɛbusɛm 14:23** Adwumadenye nyinaa de mfasoɔ ba, na kasa hunu dee, eko ohia mu. **[H8104 shamar ■]**

**M. Mmɛbusɛm 20:13** Mma nna nye wo de, na woanni hia; enna, na wobɛnya aduane ama abu so. **[H8104 shamar ■]**

*(Me nsusuwii ankasa — nantew no hwehwe onipa no nyinaa mu: koma, ɔkra, ne ahoɔden. Wɔkyerekɔye mma no wɔ bere a wote hɔ, wɔ bere a wonantew, wɔ bere a wɔdeda, wɔ bere a wɔsɔre gyina hɔ — dɔn biara nni hɔ a wonhwe so. Na biribiara a nsa nya hɔ ma wɔye no, eɛ se wɔde wɔn ahoɔden nyinaa ye, te se nea wɔreye ma Awurade na enye nnipa. Se wonantew saa a, na woasiesie wo ho ama wubetu mmirika.)*

### **III. MMIRIKA TUTUW — MFA SE ɔSAKYIMAN A ɔWɔ ONYANKOPɔN ASRAFO MU**

*(Me nkate ankasa — nantew no beye mmirika, na mmirika no beye ɔko. Onipa a wabo mmɔden ahwehwe na wabo mmɔden ahwe so no, seesei ɔye nsi ɔbo mmɔden ye adwuma ne ɔko — na edi asem koro no akyi a wɔkyere ase "fa ka wo gyidi ho," a nsa a eye adwuma na emmere no de ka ho seesei.)*

**A. 2 Petro 1:5** Esiane saa enti, mommɔ mmɔden mfa nneyee a eho tee nka mo gyidie ho; na momfa nimdee nka nneyee a eho tee ho; **[G4710 spoude ■]**  
**FA ɔBREBOɔ NYINAA → FA SUBAN PA KA WO GYIDIE HO.**

**B. 1 Korintofoɔ 15:58** Enti, me nuanom, monnyina pintinn. Eɛ biara monye Awurade adwuma, efiri se, menim se moye Awurade adwuma a erɛnye ɔkwa da. **[G2873 kopos ■]**  
**GYINAGYINA PIRIM, WOMMKI WOMMKA, MMOROSO DAA → WɔN ADWUMAYE NNYE KWA Wɔ AWURADE MU.**



**C. Galatifoɔ 6:9** Ne saa enti, mommma yemmmre papaye ho, efiri se, ebere a ese mu no, se yeampa aba a yebetwa nnɔbaee no.

**NE SAA ENTI, MOMMMA YEMMMRE PAPAYE HO, EFIRI SE → EBERE A ESE MU NO, SE YEAMPA ABA A YEBETWA NNɔBAEE NO.**

**D. 1 Timoteo 6:12** Bɔ gyidie mu mmirikatuo no ho mmɔden na pere nya nkwa a enni awiee no ma wo ho, efiri se, saa abrabɔ yi enti na ebere a wodaa wo gyidie adi wɔ adansefoɔ bebre anim no, Onyankopɔn frɛ wo. **[G73 agon ■]**

**KO OGYINA KO PA A EFA GYIDIE HO → SOSɔ NKWA A ENNI AWIEE NO MU.**

**E. 2 Timoteo 2:3** Se amanehunu ba wo so a, mia w'ani tena se Kristo Yesu sraani pa.

**[G4757 stratiotes ■]**

**GYINA AHOHIAHIA ANO = SE ɔSRAANI PA A ɔDI YESU KRISTO AKYI.**

**F. 2 Timoteo 2:4** ɔsraani mfa ne ho nhyehye afisem mu, efiri se, ɔpe se ɔso ne panin ani.

**ONNIPA A ɔKO ɔSA DE ASETENA YI HO NNEEMA MFRA NE HO → SEDEE EBeye A ɔBESɔ NEA WAFa NO NO ANI.**

**G. Efesofɔ 6:11** Monhye Onyankopɔn akodee nyinaa na moatumi agyina ɔbonsam nhyehyee ano.

**[G3833 panoplia ■]**

**HYE ONYANKOPɔN AKODEE NYINAA → SEDEE EBeye A WOBETUMI AGYINA PINTINN.**

**H. 2 Korintofɔ 7:11** Monhwe de Onyankopɔn nam ho a ɔmaa mo were hooe so aye. Mope se mofiri mo akoma mu kyere se monni fɔ. Mo bo afu. Mo ho adwiri mo. Mo ho pere mo, pe se mohunu se atentenene aye adwuma. Moakyere se modi bem wɔ asem yi ho. **[G4710 spoude ■]**

**AWEREHOW A EFIRI ONYANKOPɔN → AHWEYIE BEN NA EDE BAA MO MU + ɔPERE BEN.**

**I. 2 Korintofɔ 8:7** Moye adefɔ wɔ de mowɔ nyinaa mu: ɔkasa mu ne nimdee mu, mmoa a eye mo pe se moboa mu, ne ɔdo a mode do yen mu. Enti, yeye se mode ahofama som wɔ ɔdo mu. **[G4710 spoude ■]**

**SEDEE MOYE ADEFɔ Wɔ MMɔDENBɔ NYINAA MU NO → MONYE ADEFɔ Wɔ ADOM YI MU BIO.**

**J. 2 Korintofɔ 8:16** Yeda Onyankopɔn ase se wama Tito mo ho anigye, se de me nso m'ani gye mo ho no bi. **[G4710 spoude ■]**

**NYANKOPɔN DE ANIGYE PEPEPE NO HYEE TITO KOMA MU.**

**K. 2 Korintofɔ 8:22** Enti, yeresoma onipa fofɔ bi aka Tito ne osuani baako no ho. Yeasɔ no akwan ahodoɔ bebre so ahwe na yehunu se eye ne pe se ɔboa. Na seesei ne ho pere no se ɔbeboa efiri se wanya mo mu ahotosoɔ. **[G4705 spoudaios ■]**

**MPEN PII WɔAKYERE Sɛ ɔYE NNIPA A ɔYE NSIYEFɔ → SEISEI DE, ESE SE ɔYE NSIYEFɔ KESE.**

**L. 2 Timoteo 1:17** na ɔduruu Roma ara pe, ɔbɔ mmɔden hwehwe me ara kɔsii se ɔhunuu me.

**[G4706 spoudaioteron ■]**

**ɔBɔ MMɔDEN HWEHWEE ME ARA KɔSII SE ɔHUNUU ME.**

**M. Asomafɔ 17:11** Na nnipa a wɔwɔ hɔ no nye akyinnyegyefɔ te se Tesalonikafoɔ no. Wɔde ahosepe gyee asem no diie a daa na wɔsua Atweresem no pee se wɔhunu se nkyerekyerɛ a Paulo kyerekyerɛ no ye nokore anaa. **[G350 anakrino ■]**

**GYEE ASEM NO Wɔ ADWENE PA NYINAA MU → HWEHWEE ATWERESEM MU DAA.**

**N. Luka 15:8** “Anaase ɔbaa ben na se ne sika mpɔ edu mu baako yera a, ɔrenso kanea, mprapra ne dan mu, nhwehwe kɔsi se ɔbehunu. **[G1960 epimelos ■]**

**ɔɔ KANDIA + PRA FIE → HWEHWE NO YIYE KOSI SE ɔBEHU.**

*(M'ankasa m'adwene — bu saa gyinaebere yi ho ka, na mma enye wo nwanwa: 2 Timoteo 3:12 ka se wɔn nyinaa a wobetena ase Onyamesom mu wɔ Kristo Yesu mu no behunu ɔtaa — enye ebinom, na enye ebia. ɔsraani tu kwan hare, na ɔmma asetena yi ho nsem nkyekyerɛ no, senea ebeye a ɔbesɔ de ɔfaa no sraani no ani. ɔbaa a ne sika kɔkɔ no yerae no rennyae ne prasɔ so wɔ ekwan mfimfini; ɔhwehwe no nyansee kɔsi se ɔbehunu. Nsi a wɔde ye adwuma no nnyina ɔkwan mu koraa da.)*

#### **IV. AWIEE LINE — NSIYEFɔ TRA Hɔ DAADAA**

(Me nkate ankasa — mmirika biara wɔ awiei, na awiei no nye ɔfasu; eye nkyenɛe, na nkyenɛe no akyi na akatua no gyina. Tie Paulo wɔ ne wiei ho: wasiesie ne ho se wobehwie no agu, adwuma no aba awiei, gyidi no wɔ ho ara — na hwe nea wɔakora ama obiara a ɔdɔ saa awiei koro no ara, enye mmirikatufɔ baako pɛ.)

**A. Asomafɔ 20:24** Sɛdɛe ɛbɛye a, metumi maduru botaeɛ a esi m'anɛm no ho na mawie dwuma a Awurade Yesu de maa me se menka Onyankopɔn dom ho asempa no enti, mammu me kra se adeɛ a esom bo. **[G1408 dromos ■]**

**EMU BIRIBIAPA NNI Hɔ NKA ME → SE METUMI DE ANIGYE WIE M'ADWUMA.**

**B. 2 Timoteo 4:5** Nanso mmere nyinaa mu no, ɛse se wohwe wo ho so yie. Mia w'ani wɔ amanehunɔ mu. Ye ɔsempakafoɔ adwuma na di wo dwuma nyinaa se Onyankopɔn ɔsomfoɔ. **[G4135 plerophoreo ■]**  
**NANSO MMERE NYINAA MU NO + ESE SE WOHWɛ WO HO SO YIE → YE ɔSEMPAKAFOɔ ADWUMA NA DI WO DWUMA NYINAA SE ONYANKOPɔN ɔSOMFOɔ.**

(Me nkate ankasa — eyi ne bosea a nsidwuma mmɔ ho kokoam: m'ani a mehwe, memia me ho, meye adwuma, kosi se ɔsom adwuma a wɔde ahye me nsa no beba mu koraa. Nsidwuma a erentumi nnyina ahohia ano no nnya nnuruu akyi asie; eye mfitiaseɛ nko ara na eahye asee.)

**C. Yakobo 1:12** Nhyira nka onipa a ɔnya gyidie wɔ amanehunɔ mu, efiri se, ɔno na ɔbenya akyedee a Onyankopɔn ahye ho bɔ ama wɔn a wɔdɔ no no. **[G4735 stephanos ■] [G5278 hupomeno ■]**  
**NHYIRA NKA ONIPA A ɔGYINA ɔCHWE ANO → ɔBENYA NKWA ABOTIRE.**

**D. Adiyisɛm 2:10** Nsuro ɔhaw a ɛrebɛto wo no. Tie! Wɔde mo mu bi beto afiasɛ na ɔbonsam nam so asɔ mo ahwe. Na mo haw bedi dadu. Se owuo mu mpo a, gye me di na mema wo nkwa abotire. **[G4735 stephanos ■]**

**Yɔ NOKWAREFOɔ KOSI OWUO → MEMA WO NKWA ABOTIRE.**

**E. 2 Timoteo 4:18** Na Awurade begye me afiri bɔne nyinaa mu na ɔde me akɔ ɔsoro Ahennie no mu asomdwoɛɛ mu. ɔno na animuonyam nka no daadaa. Amen.  
**AWURADE BEGYE ME AFI ADWUMA BɔNE NYINAA MU → ɔBEKORA ME AKOSI N'AHENNIE A ɛWɔ SORO NO.**

**F. 1 Korintofoɔ 3:8** Nsonsonoeɛ biara nni onipa a ɔdua ne dee ɔgugu so nsuo ntam. Onyankopɔn behwe dwuma a wɔn mu biara diɛ so na wama wɔn so adeɛ. **[G2873 kopos ■]**  
**ONIPA BIARA BENYA N'ANKATASO → SEDE NE ADWUMADEN TESE.**

**G. Kolosefoɔ 3:24** Monkae se Awurade bekye mo so adeɛ. Mo nsa beka adeɛ a ɔde asie ama ne nkurɔfoɔ no bi. Kristo ne owura a mosom no.  
**MONKAE SE AWURADE BEKYE MO SO ADEɛ. MO NSA BEKA ADEɛ A ɔDE ASIE AMA NE NKURɔFOɔ NO BI → KRISTO NE OWURA A MOSOM NO.**

**H. Mateo 25:21** “Ne wura no ka kyerɛɛ no se, ‘Mo, akɔa pa ne nokwafɔɔ, woadi kakra yi ho nokore, mede wo besi nneema pii so panin. Bra, na me ne wo nni de!’ **[G4103 pistos ■]**  
**YEDI YIYE, AKOA PA NE ɔNOKWAFɔɔ → HYEN WO WURA NYAM ANIGYE MU.**

**I. Yesaia 55:11** Saa ara na m'asɛm a efiri m'anum tee: Erensane mma me nkyen kwa. Mmom ɛbɛyeɛ dee mepe na awie botaeɛ a eno enti mesomaa no.  
**M'ASEM RENSANE MMA ME NKYEN KWA → ɛBɛYE DEE MEPE + ɛBEDI YIE.**

**J. Nnwom 90:17** Ma Awurade yen Onyankopɔn adom no ntena yen so; na yen nsa ano adwuma nye yie mma yen aane, yen nsa ano adwuma nye yie. **[H3559 kun ■]**  
**MA AWURADE YEN NYANKOPɔN AHOCɔFE NNA YEN SO → SI YEN NSA ANO ADWUMA YE DEN.**

(Me ankasa m'adwene — ahenkyew no nye ade a efata mmirikatuni baako pɛ. Enye Paulo nkutoo, na mmom wɔn nyinaa a wɔdɔ n'adiyi, ne wɔn nyinaa a wɔhu wɔn se wɔdi nokware wɔ nneema kakraa bi ho. Na hwe asɛm a etwa to a esi mmirika no nyinaa ano: asɛm a efi Onyankopɔn anom no nsan mma kwa; eye nea ese, na edi yiye. Senea onipa de mmɔdenbɔ dua biribi a, Onyankopɔn ma egyina pintinn. Eno ne anidaso a ɛwɔ mmirikatu yi mu nyinaa: wo nsa ano adwuma no ntɔ fam; Awurade no ankasa ma egyina hɔ.)

**Nehemia 4:6** Yei nyinaa akyi, wɔtoɔ ɔfasuo no kɔsii dada no ɔsorokɔ fa twaa kuro no ho hyiaɛɛ, ɛfiri se, ɔmanfoɔ no yɛɛ adwumaden. [H3820 leb ■]

**YEI NYINAA AKYI → ƐFIRI SE, ƆMANFOɔ NO Yɛɛ ADWUMADEN.**

**2 Beresosem 15:7** Na afei, mo Yuda mmarima, mo ho nye den, monnya akokoɔduru, na mobenya mo adwumaye so akatua.”

**NA AFEI, MO YUDA MMARIMA, MO HO NYE DEN, MONNYA AKOKOɔDURU → NA MOBENYA MO ADWUMAYE SO AKATUA.**

**Hagai 1:14** Ɛno enti, Awurade kanyanee Sealtiel babarima Serubabel a ɔye Yuda amrado, Ɔsɔfopanin Yehosadak babarima Yosua ne Onyankopɔn nkurɔfoɔ nkaɛɛ no nyinaa. Wɔbehɛɛ wɔn adwuma a ɛwɔ Asafo Awurade, wɔn Onyankopɔn, fie no ase

**AWURADE KANYANEE NKURɔFOɔ NO HONHOM → WɔBAɛɛ NA WɔYɛɛ ADWUMA Wɔ AWURADE FIE Hɔ.**

*(M'adwene ankasa — ɔmenmeneɛ wɔ adansefo baanɔ anom nti asem no gyina hɔ pintinn, na eha na abeso ho asem eto so abiesa. Nehemia nkurɔfo yɛɛ adwuma no fe, na ɔfasu no baa mu bɔɔ mu. Ɔkyerɛwfo no ka pefee se, mo adwuma so akatua beba mo hɔ. Hagai se Awurade no ankasa hwanyan nkurɔfo no honhom ma wɔbaa beyɛɛ adwuma no. Nhoma abiesa, nhweso baako pɛ: Onyankopɔn hwanyan apede, na nsa a eye adwuma pintinn no si dan.)*

## NSUSUOD3 NE MMAMU

*Kanea no ada nipadua no adi: Tete Testament mfonini no ye nokware, nanso ɛnye mfonini no nyinaa; Foforo Testament no da nea na ɛde ne ho reto so nyinaa adi. (Colosefo 2:17; Hebrifo 10:1).*

**Shadow 2 Mose (Ɛksodɔs) 16:4** Ɛnna Awurade ka kyerɛɛ Mose se, “Merebetɔ aduane firi soro abegu asase so ama wɔn. Obiara betumi akɔboaboa dodoɔ biara a ɔpe ano ama dee ɔbedi no ɛda koro. Mede yei besɔ wɔn ahwe se wɔbedi m'ahyɛdee so anaase wɔrenni so.

**NKURɔFOɔ NO Bɔ NKɔKOA NA WɔNKɔBOABOA DA BIARA NEA ƐFATA → SEDEE MEBESɔ WɔN AHWE.**

**Fulfillment Yohane 6:27** Monnsee mo bere nyinaa mmpere nhwehwe aduane a etumi see no akyiri kwan, na mmom, mompere nhwehwe aduane a etena hɔ daa a ema nkwa a ɛnni awieɛɛ a Onipa Ba no de bema mo no akyiri kwan. Ɛfiri se, yei enti na m'Agya somaa me.” [G3306 meno ■]

**MMÔ NNIE AA ƐSEE NKYE HO → NA MMÔ AAA ƐDURU DAA NKWA MU HO.**

*(M'ankasa m'adwene ho nsem — sunsuma no ye da biara nhyiamu: aduan a na ɛse se wɔhwehwe no foforo anɔpa biara, na wɔrentumi mmoaboa ano. Nea ebaa mu no nso ye da biara adwuma, nanso mprempren ɛkyere aduan a ɛnsee da: aduan a etena hɔ kɔsi daa nkwa, a Onipa Ba no de ma. Nsi a wɔyɛɛ wɔ sare no so no boaboa nea ɛse da biara ano; nsi a ɛwɔ Kristo mu no ye adwuma ma nea ɛnsee. Nhweso no ye nsa koro no ara, a etee ne nsa da biara, a awiei koraa no wɔakyerɛkyere no aduan ben ankasa na ɛse se woteɛ wo nsa duru so.)*

## SEDE

**Filipifoɔ 1:6** Yei enti, megye di yie se, Onyankopɔn a ɔhyɛɛ aseɛ yɛɛ saa adwuma pa yi wɔ mo mu no beko so de akɔsi da a Yesu Kristo beba no.

**ONE A WAYE ADWUMA PA Wɔ MO MU NO → ƆBEWIE NO KOSI YESU KRISTO DA NO.**

**1 Korintofoɔ 3:14** Se dee onipa ko no de sii fapem no so no tumi gyina ogya no ano a, ɛbenya akatua.

**SE OBI ADWUMA GYINA Hɔ → ƆBENYA AKATUA.**

*(Me nkonimdi ho nsusuwii ankasa — boaboa nyinaa ano wɔ ɔkwan mu a mereko fie. Nea edi kan ne twea: nsi a wode ye adwuma no mmawoo se ɔbabun; wonya no wɔ nea ɔhwehwe no ntem na ɔhwehwe no ɔfiri ne koma nyinaa mu. Afei nantew: wɔhwe koma so yiye, wɔkyerɛkyere mmofra asem no bere biara, na nsa ye biribiara a eka ne nsa mu de n'ahooden nyinaa. Afei mmirikatu ne ɔko no: fa papaye ka gyidi ho, hye akode nyinaa, gyina hɔ denneennen se ɔsraani pa, hwehwe nsi mu kosi se wubehu. Afei ammansem no: mmirikatu no aba awiei, ɔsom adwuma no aye pɛpɛɛɛ, wɔde nkwa abotiri no ama — ɛnye ommirikatufo baako pɛ, na mmom wɔn nyinaa a wɔdo no na wɔahu wɔn se wɔye nokwafo. Nea ofii adwuma pa yi ase wɔ wo mu no, ɔbekɔ so de aye akosi Yesu Kristo da no. Kɔ so nantew.)*

## NSOHWE NSEMMISA

**1. Hebrewfo 11:6 — ɔdom wɔn a:**

- a) ba Onyankopɔn nkyen
- b) gye di se ɔwɔ ho
- ɔyere ne ho hwehwe no

**2. Mmɛbusɛm 8:17 — Medɔ wɔn a wɔdɔ me, na wɔn a wɔhwehwe me:**

- a) wɔbɛhunu me
- b) wɔbɛhyira no
- c) bɛpɛ adɔeyɛ

**3. Mmɛbusɛm 4:23 — Ne nyinaa akyi, bɔ w'akoma ho ban, ɛfiri sɛ, ɛno ne:**

- a) mmusuo adwene fifiri mu ba
- b) ne nkwa asutire
- (c) yɛ nkwa asuti

**4. Ɔsenkafoɔ 9:10 — Dee wo nsa bɛso mu biara:**

- a) susuw ho yiye
- Fa w'ahɔɔden nyinaa yɛ
- c) hwe no yiye

**5. 2 Timothy 2:3 — sɛ amanehunu ba wo so a, mia w'ani tena sɛ:**

- a) odwumfoɔ pa
- (b) Kristo Yesu sraani pa
- c) akɔa pa ne ɔnokwafo

**6. Wɔ Galatifoɔ 6:9 — mommma yemmmɛ papayɛ ho: ɛfiri sɛ, ɛberɛ a ɛsɛ mu no:**

- Sɛ yeampa aba a yɛbɛtwa nnɔbaɛɛ no
- b) yɛn adwumayɛ nye ɔkwa
- c) yɛbenya ahenkyɛw

**7. Adiyisɛm 2:10 — Sɛ owuo mu mpo a, gye me di na:**

- a) wɔrenhwe da
- Mede nkwa abɔtire bɛma wo
- c) wɔbɛma wo kwan wɔ mu

**MMUAE KRATAA: 1-c, 2-a, 3-b, 4-b, 5-b, 6-a, 7-b**

## ƉEBEA A ADESUA YI MU FA KWAN AHODOƉ SO KÖ

SENEA SUNSUMA DE HANN BA: ADUANE A WɔBOABOAA ANO DAA Wɔ ESERE SO (2 MOSE 16:4) NO BUE KWAN Kɔ NKYEREKYERE A ɛFA NKWA ADUANE NO NYINAA HO, DEE WɔDE MAA PREKO PE NANSO WɔNAM GYIDIE SO BOABOA ANO DA BIARA (YOHANE 6:27-35) — ASIESIE AMA N'ANKASA ADESUA.

SENEA APAM FOFORO NO KYEREKYERE MU: WɔKA KYEREɛ ISRAEL SE, MOMFA MMɔDEN NNI MMARA NO SO PEPEPEPE (DEUTERONOMIUM 6:17); KRISTO MU DE, WɔKA SE, MOMFA MMɔDENBɔ NYINAA NKA MO GYIDI HO ADE (2 PETRO 1:5) — NEA WɔHYEE Wɔ ABO PON SO NO, SESEI WɔDE KA GYIDI A ɛTE ASE HO.

SENEA NSEMFUA NO HO HIA: CHARUTS (H2742, NSIYE) YE ASEMFUA BAAKO A WɔDE KA ONIPA NSIYEFOɔ, SIKA KɔKɔɔ A EYE FE, NE BɔN A WɔSI GYINAEɛ HO ASEM — HYE NSOW Wɔ NTEASE BEN NA ɛWɔ BAABI, NE DEE ENTI A ɛTE SAA.

SENEA EYI FA WO HO: BIRIBIARA A WO NSA BETO SO SE WOBEEYE NO, FA W'AHOɔDEN NYINAA YE (ƆSENKAFO 9:10); HWE WO KOMA SO YIYE (MMEBUSEM 4:23); HWEHWE NO ANɔPAHEMA (NNWOM 63:1). NANTEW NO FI ASE ENNE, Wɔ FAM, NA WɔFA MU ENNE.

NEA EYI KYERE MA DAA NNA: NEA WAFI ASE AYE ADWUMA PA Wɔ MO MU NO BEWIE NO AKOSI KRISTO YESU DA (FILIPIFO 1:6); ONIPA BIARA BENYA N'AKATUA SENE N'ADWUMAYE TEE (1 KORINTOFO 3:8).



ƆKWAN FOFORO: "ONYANKOPƆN NA ƆYE ADWUMA WƆ MO MU MA MOPE NA MOYE NEA EƆƆ N'ANI" (FILIPIFO 2:13) — ONYANKOPƆN ANKASA ADWUMAYE NE ONIPA ANKASA NSIYE AKYEKYERE ABOM WƆ NKYEKYEMU BAAKO MU; WƆNTUMI NTENA WƆN BAAKO A ƆBAAKO NNI HƆ. HWEHWE MU.

DEN NA ESE SE WOYE ANSA NA WƆAGYE WO NKWA?

*Hwe Bible study a yede asem — "Den na Ese Mereye Anase Menye na Wɔagye Me Nkwa"*

SOURCES & CREDITS

Scripture: Asante Twi Bible (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.  
Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).  
Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).  
Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).  
© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).